

# BALEMI BA BANYENYANE LE TEMO LE THEKISO YA POONE

**Tjhebelopele ya mmuso  
wa rona bakeng sa diphetoho  
tša temo ke ya hore balemi ba  
banyenyane ba kene mebarakeng ya kgwebo.  
Hona e ntse e le toro feela!**



**Balemi ba banyenyane le ditshilo tša  
poone tše nyenyane tša lehae di ntse  
di kwalletswe ka ntle ho tshebetso  
tša temo le thekiso**

Temo ya poone bakeng sa kgwebo mona Afrika Borwa e theilwe hodima tshebediso ya peo e hodiwang ka dijini e leng genetically modified (GM) seed, menontsha le dibolayadisenyi. Balemi ba banyenyane ba ke ke ba kgona ho lefa bakeng sa hona ntle le haebe mmuso o ka ba tshehetsa ka ditjhelete kapa balemi ka bobona ba nke dikadimo tša ditjhelete ho di lefella.

Dipeo tša GM di bitsa tjhelete e ngata haholo hobane di entswe ka mokgwa wa maiketsetso laboratoring mme dikhampani tše di etsang (mohlala, Monsanto) di lefisa balemi ditheko tše hodimo haholo bakeng sa dipeo (di-royalties). Ditjeho tša dibolayadisenyi le menontsha di ya hodimo nako le nako.

Ho bitsa tjhelete e ngata haholo hore molemi a tsamaise poone ya hae ho isa dibakeng tše bolokang poone e be o e beha moo. Ditshilo tše kgolo tša kgwebo, tše rekang bongata ba poone ya naha, ba etsa hona ka dipalo tše hodimo haholo ka nako e le nngwe - hangata haholo ho feta ka moo molemi ya monyenyane a ka se kgone ho hloisana le ditshilo tše kgolo, tše laolang le ho ba ka hodima tše ding indastering.

**Na ke eng e nngwe e ka etsuwang  
ke balemi ba banyenyane ba  
batlang ho iphedisa  
naheng ya habo bona?**

